

Prečišćeni tekst Pravilnika o obliku i sadržini prijave za registraciju obveznika poreza na dodatu vrijednost obuhvata sljedeće propise:

1. Pravilnik o obliku i sadržini prijave za registraciju obveznika poreza na dodatu vrijednost ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 006/06 od 03.02.2006),
2. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obliku i sadržini prijave za registraciju obveznika poreza na dodatu vrijednost ("Službeni list Crne Gore", br. 034/13 od 19.07.2013),
3. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obliku i sadržini prijave za registraciju obveznika poreza na dodatu vrijednost ("Službeni list Crne Gore", br. 061/21 od 09.06.2021),
4. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obliku i sadržini prijave za registraciju obveznika poreza na dodatu vrijednost ("Službeni list Crne Gore", br. 163/25 od 31.12.2025), u kojima je naznačen njihov dan stupanja na snagu.

PRAVILNIK

O OBLIKU I SADRŽINI PRIJAVE ZA REGISTRACIJU OBVEZNIKA POREZA NA DODATU VRIJEDNOST

("Službeni list Republike Crne Gore", br. 006/06 od 03.02.2006, "Službeni list Crne Gore", br. 034/13 od 19.07.2013, 061/21 od 09.06.2021, 163/25 od 31.12.2025)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se oblik i sadržina prijave za registraciju obveznika poreza na dodatu vrijednost (u daljem tekstu: prijava za PDV).

Član 2

Prijava za PDV se podnosi na Obrascu, PR PDV-1, koji je zajedno sa Uputstvom za popunjavanje prijave, odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Član 3

Prijava za PDV podnosi se elektronski upotrebom elektronskih servisa poreskog organa.

Uz prijavu iz stava 1 ovog člana prilaže se ovlaštenje za lice koje zastupa poreskog obveznika kod poreskog organa.

Član 4

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o obliku i sadržini prijave za registraciju za porez na dodatu vrijednost ("Službeni list RCG", broj 17/02).

Član 5

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore", a primjenjivaće se od 1. januara 2026. godine.

CRNA GORA
Poreska uprava

"Obrazac PR PDV-1

Prijava za registraciju obveznika poreza na dodatu vrijednost

Vrsta obrasca: (upišite "X" u odgovarajuće polje)

- ☐ Registracija
☐ Prestanak registracije

1. Poreski identifikacioni broj (PIB):

2. Naziv poreskog obveznika:

3. Adresa:

Ulica: Broj: Opština: Telefon:

4. Poslovne aktivnosti:

- ☐ Proizvodnja ☐ Veleprodaja ☐ Maloprodaja ☐ Usluge ☐ Uvoz/Izvoz

5. Vrsta registracije:

- ☐ Obavezna ☐ Dobrovoljna

6. Podaci o oporezivom prometu:

- ostvareni za poslednjih 12 meseci
- očekivani za narednih 12 meseci

* Svi gore navedeni periodi se određuju u odnosu na dan podnošenja ove prijave.

7. Razlozi za prestanak registracije:

- ☐ Oporezivi promet je manji od 30.000 €
- ☐ Likvidacija i dr.
- ☐ Prestanak obavljanja oporezivih transakcija za PDV
- ☐ Prestanak preduzetničke djelatnosti

Izjavljujem pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da su navedeni podaci tačni.

Datum ____ / ____ / ____

Potpis ovlašćenog lica

Popunjava poreski organ

Broj dokumenta _____

Datum prijema ____ / ____ / ____

Datum obrade ____ / ____ / ____

Prezime i ime ovlašćenog službenika _____

Potpis _____

Uputstvo za popunjavanje prijave (PR PDV-1)

Pod rednim brojem 1, poreski identifikacioni broj (PIB) – unijeti poreski identifikacioni broj (PIB) obveznika koji mu je dodijeljen od strane nadležnog poreskog organa prilikom registracije.

Pod rednim brojem 2, naziv poreskog obveznika – unijeti naziv poreskog obveznika.

Pod rednim brojem 3, adresa – unijeti punu adresu poreskog obveznika, uključujući naziv ulice, kućni broj, opštinu i broj telefona.

Pod rednim brojem 4, poslovne aktivnosti – upisati znak «x» u odgovarajuće polje ispred vrste obavljanja djelatnosti poreskog obveznika za PDV (proizvodnja, veleprodaja, maloprodaja, usluge, uvoz i izvoz).

Pod rednim brojem 5, vrsta registracije – upisati znak «x» u odgovarajuće polje ispred vrste registracije (obavezna, odnosno dobrovoljna).

Pod rednim brojem 6, podaci o oporezivom prometu – upisati iznos oporezivog prometa za posljednjih 12 mjeseci, odnosno očekivani promet za narednih 12 mjeseci u odnosu na dan podnošenja prijave. Ako je oporezivi promet veći od 30.000 eura ostvaren za kraći period, unosi se promet ostvaren za taj period.

Pod rednim brojem 7, razlozi za prestanak registracije – navode se razlozi za prestanak registracije za PDV (upisuje znak «x» u polje ispred odgovarajućeg razloga za prestanak registracije za PDV)."